

Na osnovu člana 51. stav (3) tačka a) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar finansija - federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O IZGLEDU FISKALNIH, NEFISKALNIH I TESTNIH DOKUMENATA, ZNAČENJU POJEDINIH PODATAKA SADRŽANIH U FISKALNIM DOKUMENTIMA I KONTURAMA, OBLIKU I SADRŽAJU FISKALNOG LOGA

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom definiraju se izgled fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata iz člana 10. Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/09, u daljem tekstu Zakon), značenje pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga.

II. ZAJEDNIČKA OBILJEŽJA FISKALNIH DOKUMENATA

Član 2.

Sastav fiskalnih dokumenata

Fiskalni dokumenti se sastoje od više dijelova koji se nazivaju blokovi.

- (1) Blok je logička cjelina i sastoji se od skupine elemenata.
- (2) Element je najmanja nedjeljiva jedinica fiskalnog dokumenta, i može biti:
 - a) fiksni, unaprijed poznati tekst,
 - b) promjenljivi tekst,
 - c) formatiran podatak iz fiskalne ili operativne memorije i
 - d) naziv ili oznaka podatka iz fiskalne ili operativne memorije (u daljem tekstu: labela).
- (3) Elementi fiskalnog dokumenta se, prilikom štampanja, formatiraju u redove minimalne širine 18 alfanumeričkih znakova.
- (4) Veličina fonta na štampanim dokumentima ne može biti manja od 2mm x 1mm

Član 3.

Elementi bloka fiskalnog dokumenta

Elementi bloka fiskalnog dokumenta su:

- a) fiksni, unaprijed poznat tekst uređen ovim pravilnikom,
- b) labela uređene ovim pravilnikom,
- c) znak razmaka " ",
- d) znak tačke ".",
- e) znak zareza ",",
- f) znak postotka "%",
- g) znak dvotačke ":",
- h) znak zvjezdice "*",
- i) znak ljestve "#",
- j) znak množenja "x",
- k) znak dijeljenja "/",
- l) znak sabiranja "+",
- m) znak oduzimanja "-",
- n) znak jednakosti "=",
- o) cifra je jedan znak iz skupa {"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"}.

Član 4.

Format zapisa broja

- (1) Zapis broja se u smislu ovog pravilnika prikazuje pomoću simbola, i to:
 - a) "#" je broj u rasponu od 1 do 9 ili razmak ako je vodeća cifra 0 i
 - b) "N" je broj u rasponu od 0 do 9.

- (2) Cijeli brojevi se od razlomljenih dijelova brojeva odvajaju zarezom.
- (3) Cifre miliona, cifre tisuća i cifre jedinica se međusobno odvajaju tačkom.
- (4) Ako je prvi znak lijevo od tačke razmak, štampa se razmak umjesto tačke.

Član 5.

Labele

- (1) Podaci iz operativne i fiskalne memorije, koji se štampaju na fiskalnim dokumentima u cilju jedinstvenog identifikiranja, označavaju se labelama.
- (2) Labele se od podatka koje označavaju odvajaju znakom dvotačke i znakom razmaka.

Član 6.

Označavanje vrste servisiranja i fiskalnog uređaja

Vrsta servisiranja fiskalnog uređaja se označava sljedećim oznakama:

- a) "N" za neosnovano zahtijevano servisiranje,
- b) "T" za tehnički pregled,
- c) "B" za popravku neispravnosti bez skidanja programske i fiskalne plombe,
- d) "P" za popravku neispravnosti sa skidanjem programske plombe,
- e) "F" za popravku neispravnosti sa skidanjem fiskalne plombe,
- f) "O" za popravku neispravnosti sa skidanjem programske i fiskalne plombe,
- g) "K" za izmjenu sadržaja programske memorije (koda),
- h) "M" za zamjenu fiskalnog modula i
- i) "I" za izmjenu sadržaja programske memorije i zamjenu fiskalnog modula.

Član 7.

Označavanje vrste reseta fiskalnog uređaja

Vrsta reseta fiskalnog uređaja se označava sljedećim oznakama:

- a) "C" za brisanje cjelokupnog sadržaja operativne memorije,
- b) "P" za brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu u operativnoj memoriji,
- c) "B" za brisanje baze artikala u operativnoj memoriji i
- d) "D" za reset deblokade softvera bez brisanja cjelokupnog sadržaja operativne memorije, podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu i baze artikala u operativnoj memoriji.

III. FORMATI ELEMENATA KOJI SE NALAZE NA FISKALNIM DOKUMENTIMA

Član 8.

Format datuma

- (1) Datum je element koji se štampa u formatu "dd.mm.gggg.", gde je:
 - a) dd oznaka za redni broj dana u mjesecu, u rasponu od 01 do 31,
 - b) mm oznaka za redni broj mjeseca u godini, u rasponu od 01 do 12 i
 - c) gggg oznaka za redni broj godine, u minimalnom rasponu od 2010 do 2099.
- (2) Dani, mjeseci i godine su međusobno odvojeni tačkom.

Član 9.

Format vremena

- (1) Vrijeme je element koji se štampa u formatu "hh:mm", gde je:
 - a) hh oznaka za redni broj sata u danu, u rasponu od 00 do 23 i

- b) mm oznaka za redni broj minuta u satu, u rasponu od 00 do 59.

(2) Sati i minuti su međusobno odvojeni dvotačkom.

Član 10.

Format vremenske odrednice

Vremenska odrednica je element sastavljen od datuma i vremena, razdvojenih znakom razmaka.

Član 11.

Format broja servisiranja

- (1) Ukupan broj servisiranja je dvocifreni broj koji se:
- postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja
 - uvećava za jedan prilikom svakog upisa vremenske odrednice početka i kraja servisiranja i vrste servisiranja u fiskalnu memoriju, do dostizanja maksimalnog broja servisiranja koji mogu da se upišu u fiskalnu memoriju i štampa u formatu "#N".
- (2) Broj servisiranja u izvještajnom periodu je element koji se štampa u istom formatu kao i ukupan broj servisiranja.

Član 12.

Format broja reseta

- (1) Ukupan broj reseta je dvocifreni broj koji se:
- postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja,
 - uvećava za jedan prilikom svakog upisa vremenske odrednice reseta i vrste reseta u fiskalnu memoriju, do dostizanja maksimalnog broja reseta koji mogu da se upišu u fiskalnu memoriju i štampa u formatu "#N".
- (2) Broj reseta u izvještajnom periodu je element koji se štampa u istom formatu kao i ukupan broj reseta.

Član 13.

Format broja promjena poreznih stopa

- (1) Ukupan broj promjena poreznih stopa je dvocifreni broj koji se:
- postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja,
 - uvećava za jedan prilikom svakog upisa vremenske odrednice promjene poreznih stopa i specifikacije poreznih stopa u fiskalnu memoriju, do dostizanja maksimalnog broja promjena poreznih stopa koji može da se upišu u fiskalnu memoriju i štampa u formatu "#N".
- (2) Broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu je element koji se štampa u istom formatu kao i ukupan broj promjena poreznih stopa.

Član 14.

Format porezne stope

- (1) Porezna stopa je element koji se štampa u formatu "#N,NN%".
- (2) Ako je porezna stopa nedefinirana, umjesto broja se ispisuju zvjezdice "**.*%".
- (3) Za obveznike koji su registrirani za PDV, porezna stopa:
- "A" je nedefinirana,
 - "E" odgovara općoj stopi PDV propisanoj zakonom kojim se uređuje PDV,
 - "J" je nedefinirana i
 - "K" odgovara stopi PDV propisanoj zakonom kojim se uređuje PDV za artikle koji su oslobođeni poreza na dodatu vrijednost,
 - "M" je nedefinirana.
- (4) Za obveznike koji nisu registrirani za PDV, porezna stopa:
- "A" je nula (0,00%),
 - "E" je nedefinirana,

- "J" je nedefinirana,
- "K" je nedefinirana,
- "M" je nedefinirana.

Član 15.

Format jedinice mjere

Jedinica mjere je element koji se štampa kao najviše dva alfanumerička znaka koji jednoznačno određuju jedinicu mjere, kao što su: "g" za gram, "kg" za kilogram, "t" za tonu, "l" za litar, "m" za metar, "m²" za kvadratni metar i "m³" za kubni metar.

Član 16.

Format naziva artikla

- (1) Naziv artikla u bazi artikala fiskalnog uređaja je element koji se štampa kao niz alfanumeričkih znakova.
- (2) Naziv artikla može sadržati i jedinicu mjere u svom sastavu.
- (3) Jedinica mjere se od naziva artikla odvaja znakom dijeljenja.
- (4) Jedinica mjere se ne iskazuje za pojedinačne artikle (komadna dobra ili pojedinačne usluge).

Član 17.

Format količine

Količina je element koji se štampa u formatu cijelog broja sa minimalno pet brojeva, odnosno decimalnog broja sa minimalno četiri broja i decimalnim zarezom. Minimalni formati količine su: "##N,N", "#N,NN", "N,NNN" i "####N".

Član 18.

Format cijene po jedinici mjere

Cijena po jedinici mjere je element koji se štampa u formatu minimalno "####N,NN".

Član 19.

Format broja storniranih artikala i format broja artikala

- (1) Broj storniranih evidentiranih artikala je šestocifreni broj koji se:
- postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja,
 - uvećava za jedan prilikom svakog storniranja pojedinačnog evidentiranog prometa do dostizanja maksimalnog broja storniranih evidentiranih artikala (999999),
 - postavlja na vrijednost nula (0) poslije štampanja dnevnog izvještaja i
 - štampa u formatu "####N".
- (2) Broj evidentiranih artikala je šestocifreni broj koji se:
- postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja,
 - uvećava za jedan prilikom svakog evidentiranja pojedinačnog evidentiranog prometa do dostizanja maksimalnog broja evidentiranih artikala (999999),
 - postavlja na vrijednost nula (0) poslije štampanja dnevnog izvještaja i
 - štampa u formatu "####N".
- (3) Broj storniranih reklamiranih artikala je šestocifreni broj koji se:
- postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja,
 - uvećava za jedan prilikom svakog storniranja pojedinačnog reklamiranog prometa do dostizanja maksimalnog broja storniranih reklamiranih artikala (999999),
 - postavlja na vrijednost nula (0) poslije štampanja dnevnog izvještaja i
 - štampa u formatu "####N".
- (4) Broj reklamiranih artikala je šestocifreni broj koji se:
- postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja,

- b) uvećava za jedan prilikom svakog reklamiranja pojedinačnog reklamiranog prometa do dostizanja maksimalnog broja artikala (999999),
 - c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije štampanja dnevnog izvještaja i
 - d) štampa u formatu "#####N".
- (5) Broj storniranih evidentiranih artikala u periodičnom izvještaju je osmociфreni broj koji predstavlja zbroj broja storniranih evidentiranih artikala u svim dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu.
- (6) Broj evidentiranih artikala u periodičnom izvještaju je osmociфreni broj koji predstavlja zbir broja reklamiranih artikala u svim dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu.
- (7) Broj storniranih reklamiranih artikala u periodičnom izvještaju je osmociфreni broj koji predstavlja zbroj broja storniranih reklamiranih artikala u svim dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu.
- (8) Broj reklamiranih artikala u periodičnom izvještaju je osmociфreni broj koji predstavlja zbroj broja reklamiranih artikala u svim dnevnim izvještajima uz izvještajnom periodu.

Član 20.

Format pojedinačnog evidentiranog prometa i pojedinačnog storniranog evidentiranog prometa u fiskalnom računu

- (1) Vrijednost pojedinačnog evidentiranog prometa je element koji se štampa u identičnom formatu kao i cijena po jedinici mjere.
- (2) Vrijednost pojedinačnog storniranog evidentiranog prometa je element koji se štampa u identičnom formatu kao i vrijednost pojedinačnog evidentiranog prometa.

Član 21.

Format pojedinačnog reklamiranog prometa i pojedinačnog storniranog reklamiranog prometa u reklamiranom fiskalnom računu

- (1) Vrijednost pojedinačnog reklamiranog prometa je element koji se štampa u identičnom formatu kao i cijena po jedinici mjere.
- (2) Vrijednost pojedinačnog storniranog reklamiranog prometa je element koji se štampa u identičnom formatu kao i vrijednost pojedinačnog reklamiranog prometa.

Član 22.

Format ostvarenog evidentiranog poreza i prometa u fiskalnom računu

Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu od strane klijenta, uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupan uplaćen iznos od strane klijenta i iznos za povrat klijentu, kao elementi fiskalnog računa se štampaju u formatu minimalno "#####N,NN".

Član 23.

Format ostvarenog reklamiranog poreza i prometa u reklamiranom fiskalnom računu

Iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, ukupan iznos za isplatu klijentu od strane kasira, uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupan uplaćen iznos od strane klijenta i iznos za povrat klijentu, kao elementi reklamiranog fiskalnog računa se štampaju u formatu minimalno "#####N,NN".

Član 24.

Format ostvarenog evidentiranog i reklamiranog poreza i prometa u presjeku stanja

Vrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, iznos gotovine u kasi, vrijednost čekova u kasi, vrijednost prometa karticama u kasi i vrijednost virmana u kasi, kao elementi presjeka stanja se štampaju u formatu minimalno "#####N,NN".

Član 25.

Format ostvarenog evidentiranog i reklamiranog poreza i prometa u dnevnom izvještaju

Vrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi i ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, kao elementi dnevnog izvještaja se štampaju u formatu minimalno "#####N,NN".

Član 26.

Format ostvarenog evidentiranog i reklamiranog poreza i prometa u periodičnom izvještaju

Vrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi i ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, kao elementi periodičnog izvještaja se štampaju u formatu minimalno "#####N,NN".

Član 27.

Format rednog broja fiskalnog računa

Redni broj maloprodajnog fiskalnog računa je šestocifreni broj koji se:

- a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja;
- b) uvećava za jedan poslije formiranja maloprodajnog fiskalnog računa sa rednim brojem manjim od maksimalne vrijednosti rednog broja maloprodajnog fiskalnog računa (999999);
- c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranja maloprodajnog fiskalnog računa sa rednim brojem koji je jednak maksimalnoj vrijednosti rednog broja maloprodajnog fiskalnog računa (999999) i
- d) štampa u formatu "#####N".

Član 28.

Format rednog broja reklamiranog fiskalnog računa

Redni broj maloprodajnog reklamiranog fiskalnog računa je šestocifreni broj koji se:

- a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja;
- b) uvećava za jedan poslije formiranja maloprodajnog reklamiranog fiskalnog računa sa rednim brojem manjim od maksimalne vrijednosti rednog broja maloprodajnog reklamiranog fiskalnog računa (999999);
- c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranja maloprodajnog reklamiranog fiskalnog računa sa rednim

brojem koji je jednak maksimalnoj vrijednosti rednog broja maloprodajnog reklamiranog fiskalnog računa (999999);

- d) štampa u formatu "#####N".

Član 29.

Format rednog broja dnevnog izvještaja

Redni broj dnevnog izvještaja je četverocifreni broj koji se:

- postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uredaja;
- uvećava za jedan poslije formiranja dnevnog izvještaja, do dostizanja maksimalnog broja dnevnih izvještaja koji mogu da se upišu u fiskalnu memoriju;
- štampa u formatu "####N".

Član 30.

Vrste separatora

- Fiskalni dokumenti se od fiskalnih i nefiskalnih dokumenata odvajaju serijom znakova jednakosti "=====" odnosno "===== " i prelaskom u novi red.
- Blokovi fiskalnih dokumenata se međusobno odvajaju:
 - linijom kao separatorom bloka, koji se sastoji od serije znakova oduzimanja štampanim u jednom redu "-----" odnosno "-----" i prelaskom u novi red i
 - praznim redom kao separatorom bloka, koji se sastoji od serije znakova razmaka štampanim u jednom redu " " i prelaskom u novi red.

Član 31.

Zaglavljje

- Prvi blok svakog fiskalnog dokumenta je zaglavljje, koje sadrži:
 - naziv obveznika, skraćen samo ako je to neophodno,
 - naziv prodajnog mjesta,
 - adresu prodajnog mjesta,
 - prazan red,
 - labelu identifikacijskog broja obveznika Zakona i JIB,
 - labelu identifikacijskog broja obveznika neizravnih/indirektnih poreza i PDV broj,
 - prazan red i
 - labelu identifikacijskog broja fiskalnog modula i IBFM.
- Adresa prodajnog mjesta obavezno sadrži poštanski broj i naziv mjesta, naziv ulice i broj, i može se štampati u više redova.
- Ako se promet obavlja na nekoj manifestaciji, kao što je sajam, izložba, vašar i slično, naziv prodajnog mjesta sadrži: naziv manifestacije, broj hale (ako postoji) i broj štanda (ako postoji), a ako se fiskalni uređaj nalazi u automobilu, registarski broj automobila.
- Ako porezni obveznik nije registriran kao obveznik indirektnih poreza (tj. nije obveznik PDV-a), u polje sa labelom PIB se upisuje dvanaestocifrena sekvenca "000000000000".

IV. VRSTE BLOKOVA

Član 32.

Blok sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu

Blok sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

- labela broja servisiranja, i prelazi se u novi red
- broj servisiranja u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj servisiranja i prelazi se u novi red,
- vremenska odrednica početka servisiranja, znak razmaka, oznaka vrste servisiranja i prelazi se u novi red, za svako servisiranje u izvještajnom periodu i

- vremenska odrednica kraja servisiranja i prelazi se u novi red, za svako servisiranje u izvještajnom periodu.

Član 33.

Blok sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu

Blok sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

- labela broja reseta, i prelazi se u novi red
- broj reseta u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj reseta i prelazi se u novi red i
- vremenska odrednica reseta, znak razmaka, oznaka vrste reseta i prelazi se u novi red, za svaki reset u izvještajnom periodu.

Član 34.

Blok sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskom odrednicom promjene poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu

Blok sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskom odrednicom promjene poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

- labela broja promjena poreznih stopa, i prelazi se u novi red
- broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj promjena poreznih stopa i prelazi se u novi red,
- vremenska odrednica i prelazi se u novi red, za svaku promjenu poreznih stopa u izvještajnom periodu i
- labela vrijednosti porezne stope, razmak i vrijednost porezne stope i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i za svaku promjenu poreznih stopa u izvještajnom periodu.

Član 35.

Blok sa brojačem storniranih artikala i vrijednosti storniranog prometa

Blok sa brojačem broja storniranih artikala i vrijednosti storniranog prometa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

- labela broja storniranih evidentiranih artikala, broj storniranih evidentiranih artikala u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, broj evidentiranih artikala u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red,
- labela broja storniranih reklamiranih artikala, broj storniranih reklamiranih artikala u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, broj reklamiranih artikala u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red,
- labela storniranog evidentiranog prometa i krajnje desno poravnata vrijednost storniranog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red i
- labela storniranog reklamiranog prometa i krajnje desno poravnata vrijednost storniranog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red.

Član 36.

Blok sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu u presjeku stanja, dnevnom izvještaju i periodičnom izvještaju

Blok sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

- fiksni tekst "EVID. POREZ:" i prelazi se u novi red,

- b) labela iznosa ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i
- c) labela ukupnog iznosa ostvarenog evidentiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu, koji se izračunava kao zbir iznosa ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red.

Član 37.

Blok sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu u presjeku stanja, dnevnom izvještaju i periodičnom izvještaju

Blok sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

- a) fiksni tekst "EVID. PROMET" i prelazi se u novi red
- b) labela vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, krajnje desno poravnata vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i
- c) labela ukupne vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu, koja se izračunava kao zbir vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red.

Član 38.

Blok sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu u presjeku stanja, dnevnom izvještaju i periodičnom izvještaju

Blok sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

- a) fiksni tekst "REKL. POREZ" i prelazi se u novi red
- b) labela iznosa ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu;
- c) labela ukupnog iznosa ostvarenog reklamiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu, koji se izračunava kao zbir iznosa ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red.

Član 39.

Blok sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu u presjeku stanja, dnevnom izvještaju i periodičnom izvještaju

Blok sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

- a) fiksni tekst "REKLAM. PROMET" i prelazi se u novi red
- b) labela vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, krajnje desno poravnata vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu;

- c) labela ukupne vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu, koja se izračunava kao zbir vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red.

Član 40.

Blok sa iznosom gotovine u kasi, vrijednošću čekova u kasi, vrijednosti prometa karticama u kasi i vrijednosti virmana u kasi u izvještajnom periodu u presjeku stanja

Blok sa iznosom gotovine u kasi, vrijednosti čekova u kasi, vrijednosti prometa karticama u kasi i vrijednošću virmana u kasi u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

- a) fiksni tekst "STANJE U KASI:"
- b) labela oznake prometa gotovinom, krajnje desno poravnat iznos gotovine u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red,
- c) labela oznake vrijednosti prometa čekovima, krajnje desno poravnata vrijednost čekova u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red,
- d) labela oznake prometa karticama, krajnje desno poravnata vrijednost prometa karticama u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red i
- e) labela oznake prometa virmanom, krajnje desno poravnata vrijednost virmana u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red.

Član 41.**Klijentski blok**

- (1) Klijentski blok u slučaju prometa prema pravnim osobama sadrži:
 - a) fiksni tekst: "KUPAC:" i prelazak u novi red
 - b) centrirano labelu identifikacionog broja klijenta i IBK klijenta, prelazak u novi red
 - c) centriran tekst sa nazivom klijenta, skraćeno samo ako je to neophodno i prelazak u novi red
 - d) centriran tekst s nazivom sjedišta klijenta (ukoliko je različit od naziva klijenta, inače prazan red), prelazak u novi red
 - e) centrirano adresu sjedišta klijenta koja sadrži naziv ulice i broj, prelazak u novi red
 - f) poštanski broj i naziv mjesta sjedišta klijenta i prelazak u novi red.
- (2) U slučaju prometa prema fizičkim osobama, klijentski blok se sastoji od praznog reda.

Član 42.**Blok digitalnog potpisa i fiskalnog loga**

- (1) Svi fiskalni dokumenti i duplikati fiskalnih dokumenata završavaju blokom digitalnog potpisa i fiskalnog loga. Način formiranja ovog bloka opisan je pojedinačno za sve fiskalne dokumente.
- (2) Proceduru verifikacije digitalnog potpisa iz stava (1) proizvođač dostavlja Ministarstvu uz pismenu izjavu o povjerljivosti podataka prema trećim osobama.
- (3) Konture i bitmape fiskalnog loga nalaze se u Prilogu LOGO uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Član 43.**Izgled fiskalnog računa i značenje podataka**

- (1) Fiskalni račun se sastoji iz više blokova, i to:
 - a) zaglavlja,
 - b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta, vremenskom odrednicom štampanja fiskalnog računa i brojem fiskalnog računa,
 - c) bloka sa listom pojedinačnih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa a zatim storniranje bar jednog dijela evidentiranog prometa,

- d) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza,
- e) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV-om (ukupnim iznosom za uplatu od strane klijenta), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu,
- f) klijentskog bloka,
- g) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga.
- (2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampa:
- a) naziv fiskalnog dokumenta "FISKALNI RAČUN" i prelazi se u novi red;
- b) labela broja fiskalnog računa, broj fiskalnog računa, prelazak u novi red;
- c) vremenska odrednica štampanja fiskalnog računa i prelazak u novi red.
- (3) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se tako što se za svaki pojedinačni evidentirani promet štampaju:
- a) naziv evidentiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red,
- b) količina, znak množenja, cijena po jedinici mjere i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red;
- c) vrijednost pojedinačnog evidentiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red;
- d) znak oduzimanja "-", procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene;
- e) znak sabiranja "+", procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene.
- (4) Štampanje podataka iz stava (3) tačke b) ovog člana nije obavezno kada je izvršen promet artikla u količini jedan (brojem 1).
- (5) Štampanje podataka iz stava (3) tačke d) i e) ovog člana se ne štampa kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene.
- (6) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se i tako što se za svaki pojedinačni stornirani evidentirani promet štampaju:
- a) oznaka "STORNO" i prelazi se u novi red,
- b) naziv storniranog evidentiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red;
- c) količina, znak množenja, jedan ili više znakova razmaka, znak oduzimanja "-", cijena po jedinici mjere, jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red i
- d) znak oduzimanja "-", vrijednost pojedinačnog storniranog evidentiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red,
- e) znak oduzimanja "-", procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene,
- f) znak sabiranja "+", procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene.
- (7) Štampanje podataka iz stava (6) tačka c) ovog člana nije obavezno kada je izvršeno storniranje artikla u količini jedan (brojem 1).
- (8) Podaci iz stava (6) tačke e) i f) ovog člana se ne štampaju kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene na pojedinačnom storniranom artiklu.
- (9) Blok iz stava (1) tačka d) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- a) labela vrijednosti porezne stope korištene u bloku iz stava (1) tačke c) ovog člana, vrijednost porezne stope i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu,
- b) labela vrijednosti evidentiranog prometa bez PDV-a po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog prometa bez PDV-a, i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu
- c) labela iznosa ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog evidentiranog poreza po toj poreznoj stopi i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu,
- d) labela ukupnog iznosa ostvarenog evidentiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza i prelazi se u novi red,
- (10) Blok iz stava (1) tačka e) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- a) labela ukupne vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV-om, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa (iznosa za uplatu) i prelazi se u novi red
- b) fiksni tekst "UPLAĆENO:" i prelazak u novi red,
- c) fiksni tekst: "Gotovina", "Ček", "Kartica" ili "Virman", za uplatu odgovarajućim sredstvom plaćanja, i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red,
- d) krajnje desno poravnat uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja i prelazi se u novi red,
- e) fiksni tekst "Ukupno", i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red,
- f) krajnje desno poravnat ukupno uplaćen iznos izračunat preko zbira uplata svih sredstava plaćanja i prelazi se u novi red,
- g) fiksni tekst "POVRAT", i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red,
- h) krajnje desno poravnat iznos za povrat klijentu, izračunat preko razlike ukupnog uplaćenog iznosa od strane klijenta i ukupnog iznosa za uplatu, i prelazi se u novi red,
- (11) Blok iz stava (1) tačka g) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- a) digitalni potpis fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red,
- b) prazan red,
- c) fiskalni logo i prelazi se u novi red.

Član 44.

Izgled duplikata fiskalnog računa i značenje podataka

- (1) Duplikat fiskalnog računa se sastoji iz više blokova, i to:
- a) zaglavlja,
- b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: "DUPLIKAT FISKALNOG RAČUNA", brojem fiskalnog računa, vremenskom odrednicom štampanja fiskalnog računa i vremenskom odrednicom štampanja duplikata fiskalnog računa,
- c) bloka sa listom pojedinačnih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa a zatim storniranje bar jednog dijela evidentiranog prometa,
- d) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog evidentiranog

- poreza po poreznim stopama korišćenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza
- e) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV (ukupnim iznosom za uplatu od strane klijenta), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu,
 - f) klijenskog bloka,
 - g) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga.
- (2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- a) naziv fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT", znak razmaka ili prelazak u novi red, "FISKALNOG RAČUNA" i prelazi se u novi red;
 - b) labela broja fiskalnog računa, broj fiskalnog računa, prelazak u novi red;
 - c) vremenska odrednica štampanja fiskalnog računa i prelazak u novi red;
 - d) vremenska odrednica štampanja duplikata fiskalnog računa i prelazak u novi red.
- (3) Blok iz stava (1) tačka g) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- a) digitalni potpis (originalnog) fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red;
 - b) digitalnog potpis duplikata fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelaska u novi red;
 - c) praznog reda;
 - d) fiskalnog loga i prelaska u novi red.
- (4) Blokovi iz stava (1) tačke c), d), e) i f) ovog člana su identični odgovarajućim blokovima opisanih u članu 43. (izgled i značenje podataka na fiskalnom računu).
- Član 45.**
- Izgled reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka**
- (1) Reklamirani fiskalni račun se sastoji iz više blokova, i to:
- a) zaglavlja,
 - b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: "REKLAMIRANI FISKALNI RAČUN", labelom rednog broja fiskalnog računa koji se reklamira i rednim brojem fiskalnog računa koji se reklamira, labelom rednog broja reklamiranog fiskalnog računa i rednim brojem reklamiranog fiskalnog računa i vremenskom odrednicom štampanja reklamiranog fiskalnog računa,
 - c) bloka sa listom pojedinačnih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa a zatim storniranje bar jednog dijela reklamiranog prometa,
 - d) bloka sa ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korišćenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po poreznim stopama korišćenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza,
 - e) bloka sa ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV (iznosom za isplatu klijentu), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu,
 - f) klijenskog bloka,
 - g) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga.
- (2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- a) naziv fiskalnog dokumenta "REKLAMIRANI", znak razmaka ili prelazak u novi red, "FISKALNI RAČUN" i prelazi se u novi red;
 - b) labela broja fiskalnog računa, broj fiskalnog računa koji se reklamira, prelazak u novi red;
 - c) labela broja reklamiranog fiskalnog računa, broj reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red;
 - d) vremenska odrednica štampanja reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red.
- (3) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se tako što se za svaki pojedinačni reklamirani promet štampaju:
- a) naziv reklamiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uredaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red;
 - b) količina, znak množenja, cijena po jedinici mjere i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red;
 - c) vrijednost pojedinačnog reklamiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red;
 - d) znak oduzimanja "-", postotona vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene;
 - e) znak sabiranja "+", postotna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene.
- (4) Štampanje podataka iz stava (3) tačke b) ovog člana nije obavezno kada je izvršen promet artikla u količini jedan (brojem 1).
- (5) Podaci iz stava (3) tačke d) i e) ovog člana se ne štampaju kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene.
- (6) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se i tako što se za svaki pojedinačni stornirani reklamirani promet štampaju:
- a) oznaka "STORNO" i prelazi se u novi red,
 - b) naziv storniranog reklamiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uredaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red;
 - c) količina, znak množenja, jedan ili više znakova razmaka, znak oduzimanja "-", cijena po jedinici mjere, jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red i
 - d) znak oduzimanja "-", vrijednost pojedinačnog storniranog reklamiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red;
 - e) znak oduzimanja "-", postotna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene;
 - f) znak sabiranja "+", postotna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene.
- (7) Štampanje podataka iz stava (6) tačka c) ovog člana nije obavezno kada je izvršeno storniranje artikla u količini jedan (brojem 1).
- (8) Podaci iz stava (6) tačke e) i f) ovog člana se ne štampaju kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene na pojedinačno storniranom reklamiranom artiklu.
- (9) Blok iz stava (1) tačka d) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- a) labela vrijednosti porezne stope korištene u bloku iz stava (1) tačke c) ovog člana, vrijednost porezne stope i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu,
 - b) Labela vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a, i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu
 - c) labela iznosa ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog reklamiranog poreza po toj poreznoj stopi i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu,

- d) labela ukupnog iznosa ostvarenog reklamiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza i prelazi se u novi red,
- (10) Blok iz stava (1) tačka e) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- labela ukupne vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa (iznosa za isplatu) i prelazi se u novi red
 - fiksni tekst "UPLAĆENO" i prelazak u novi red
 - fiksni tekst "Gotovina", "Ček", "Kartica" ili "Virman", za uplatu odgovarajućim sredstvom plaćanja, i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red,
 - krajnje desno poravnat uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja i prelazi se u novi red,
 - fiksni tekst "Ukupno", i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red,
 - krajnje desno poravnat ukupno uplaćen iznos izračunat preko zbira uplata svih sredstava plaćanja i prelazi se u novi red,
 - fiksni tekst "POVRAT", i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red,
 - krajnje desno poravnat iznos za povrat klijentu, izračunat preko zbira ukupnog uplaćenog iznosa od strane klijenta i ukupnog iznosa za isplatu, i prelazi se u novi red,
- (11) Podaci iz stava (10) tačke b), c), d), e) i f) se ne štampaju ukoliko nije bilo uplate od strane klijenta.
- (12) Blok iz stava (1) tačka g) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- digitalni potpis reklamiranog fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red,
 - prazan red,
 - fiskalni logo,
 - i prelazi se u novi red.

Član 46.

Izgled duplikata reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka

- (1) Duplikat reklamiranog fiskalnog računa se sastoji iz više blokova, i to:
- zaglavlja,
 - bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: "DUPLIKAT REKLAMIRANOG FISKALNOG RAČUNA", brojem fiskalnog računa koji se reklamira, brojem reklamiranog fiskalnog računa, vremenskom odrednicom štampanja reklamiranog fiskalnog računa i vremenskom odrednicom štampanja duplikata reklamiranog fiskalnog računa,
 - bloka sa listom pojedinačnih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa a zatim storniranje bar jednog dijela reklamiranog prometa,
 - bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza i
 - bloka sa ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV (iznosom za isplatu klijentu), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu,
 - klijentskog bloka

- bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga.
- (2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- naziv fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT", znak razmaka ili prelazak u novi red, "REKLAMIRANOG", prelazak u novi red "FISKALNOG RAČUNA" i prelazi se u novi red;
 - labela broja fiskalnog računa koji se reklamira, broj fiskalnog računa koji se reklamira, prelazak u novi red;
 - labela rednog broja reklamiranog fiskalnog računa, redni broj reklamiranog fiskalnog računa;
 - vremenska odrednica štampanja reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red;
 - vremenska odrednica štampanja duplikata reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red.
- (3) Blok iz stava (1) tačka g) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- digitalni potpis (originalnog) reklamiranog fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red,
 - digitalnog potpis duplikata reklamiranog fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelaska u novi red,
 - praznog reda,
 - fiskalnog loga i prelaska u novi red.
- (4) Blokovi iz stava (1) tačke c), d), e) i f) ovog člana su identični odgovarajućim blokovima opisanih u članu 45. (izgled i značenje podataka na reklamiranom fiskalnom računu).

Član 47.

Izgled presjeka stanja i značenje podataka

- (1) Presjek stanja sastoji se iz više blokova, i to:
- zaglavlja;
 - bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "PRESJEK STANJA", rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem dnevnog izvještaja i vremenskom odrednicom štampanja presjeka stanja;
 - bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja do formiranja presjeka stanja;
 - bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu;
 - bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu;
 - bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu;
 - bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu;
 - bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu;
 - bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu;
 - bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu;

- k) bloka sa iznosom gotovine u kasi, vrijednosti čekova u kasi, vrijednosti prometa karticama u kasi i vrijednosti virmana u kasi u izvještajnom periodu;
 - l) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom.
- (2) Izvještajni period prvog presjeka stanja poslije fiskalizacije fiskalnog uređaja počinje vremenskom odrednicom fiskalizacije fiskalnog uređaja.
- (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- a) naziv fiskalnog dokumenta "PRESJEK STANJA" i prelazi se u novi red;
 - b) vremenska odrednica formiranja presjeka stanja i prelazi se u novi red;
 - c) prazan red;
 - d) labela broja izdatih fiskalnih računa, redni broj prvog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;
 - e) labela broja izdatih reklamiranih fiskalnih računa, redni broj prvog reklamiranog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;
 - f) labela broja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg dnevnog izvještaja, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka ukupan broj dnevnih izvještaja koji se mogu smjestiti u fiskalnu memoriju i prelazi se u novi red.
- (4) Blok iz stava (1) tačka l) ovog člana formira se tako što se štampa:
- a) digitalni potpis presjeka stanja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red,
 - b) prazan red,
 - c) fiskalni logo i prelazi se u novi red.

Član 48.

Izgled duplikata presjeka stanja i značenje podataka

- (1) Duplikat presjeka stanja sastoji se iz više blokova, i to:
- a) zaglavlja;
 - b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT PRESJEKA STANJA";
 - c) rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem dnevnog izvještaja, vremenskom odrednicom štampanja presjeka stanja i vremenskom odrednicom štampanja duplikata presjeka stanja;
 - d) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja do formiranja presjeka stanja;
 - e) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu;
 - f) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu;
 - g) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu;
 - h) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu;
 - i) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu;

- j) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu;
 - k) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu;
 - l) bloka sa iznosom gotovine u kasi, vrijednosti čekova u kasi, vrijednosti prometa karticama u kasi i vrijednosti virmana u kasi u izvještajnom periodu;
 - m) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom.
- (2) Izvještajni period prvog presjeka stanja poslije fiskalizacije fiskalnog uređaja počinje vremenskom odrednicom fiskalizacije fiskalnog uređaja.
- (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- a) naziv fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT", znak razmaka ili prelazak u novi red, "PRESJEKA STANJA" i prelazi se u novi red;
 - b) vremenska odrednica formiranja presjeka stanja i prelazi se u novi red;
 - c) vremenska odrednica štampanja duplikata presjeka stanja i prelazi se u novi red;
 - d) labela broja izdatih fiskalnih računa, redni broj prvog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;
 - e) labela broja izdatih reklamiranih fiskalnih računa, redni broj prvog reklamiranog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;
 - f) labela broja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg dnevnog izvještaja, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka ukupan broj dnevnih izvještaja koji se mogu smjestiti u fiskalnu memoriju i prelazi se u novi red.

- (4) Blok iz stava (1) tačka l) ovog člana formira se tako što se štampa:
- a) digitalni potpis presjeka stanja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red
 - b) digitalni potpis duplikata presjeka stanja prema MDP algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red
 - c) prazan red
 - d) fiskalni logo i prelazi se u novi red.
- (5) Sadržaj podataka mora u potpunosti odgovarati presjeku stanja na koji se duplikat odnosi.

Član 49.

Izgled dnevnog izvještaja i značenje podataka na dnevnom izvještaju

- (1) Dnevno izvješće sastoji se iz više blokova, i to:
- a) zaglavlja,
 - b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "DNEVNI IZVJEŠTAJ", rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem dnevnog izvještaja i vremenskom odrednicom štampanja dnevnog izvještaja,
 - c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja do formiranja dnevnog izvještaja,
 - d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu,

- e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu,
 - f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu,
 - g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu,
 - h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu,
 - i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu
 - j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu,
 - k) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom.
- (2) Izvještajni period prvog dnevnog izvještaja poslije fiskalizacije fiskalnog uređaja počinje vremenskom odrednicom fiskalizacije fiskalnog uređaja.
- (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- a) naziv fiskalnog dokumenta "DNEVNI IZVJEŠTAJ" i prelazi se u novi red;
 - b) vremenska odrednica formiranja dnevnog izvješća i prelazi se u novi red;
 - c) prazan red
 - d) labela broja izdatih fiskalnih računa, redni broj prvog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;
 - e) labela broja izdatih reklamiranih fiskalnih računa, redni broj prvog reklamiranog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;
 - f) labela broja dnevnog izvješća, broj posljednjeg dnevnog izvješća, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj dnevnih izvještaja koji se mogu smjestiti u fiskalnu memoriju i prelazi se u novi red
- (4) Blok iz stava (1) tačka k) ovog člana formira se tako što se štampa:
- a) digitalni potpis dnevnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red
 - b) prazan red
 - c) fiskalni logo i prelazi se u novi red.

Član 50.

Izgled duplikata dnevnog izvještaja i značenje podataka na duplikatu dnevnog izvještaja

- (1) Duplikat dnevnog izvještaja sastoji se iz više blokova, i to:
- a) zaglavlja,
 - b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT DNEVNOG IZVJEŠTAJA", rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem dnevnog izvješća, vremenskom odrednicom štampanja dnevnog izvještaja, i vremenskom odrednicom štampanja duplikata dnevnog izvještaja,
 - c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u

izvještajnom periodu, koji se računa od formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja do formiranja dnevnog izvještaja,

- d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu,
 - e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu,
 - f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu,
 - g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu,
 - h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu,
 - i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu,
 - j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu,
 - k) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom.
- (2) Izvještajni period prvog dnevnog izvještaja poslije fiskalizacije fiskalnog uređaja počinje vremenskom odrednicom fiskalizacije fiskalnog uređaja.
- (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- a) naziv fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT", znak razmaka ili prelazak u novi red, "DNEVNOG IZVJEŠTAJA" i prelazi se u novi red;
 - b) vremenska odrednica formiranja dnevnog izvještaja i prelazi se u novi red;
 - c) vremenska odrednica štampanja duplikata dnevnog izvještaja i prelazi se u novi red;
 - d) labela broja izdatih fiskalnih računa, redni broj prvog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;
 - e) labela broja izdatih reklamiranih fiskalnih računa, redni broj prvog reklamiranog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;
 - f) labela broja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg dnevnog izvještaja, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj dnevnih izvještaja koji se mogu smjestiti u fiskalnu memoriju i prelazi se u novi red.
- (4) Blok iz stava (1) tačka k) ovog člana formira se tako što se štampa:
- a) digitalni potpis dnevnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red;
 - b) digitalni potpis duplikata dnevnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red;
 - c) prazan red;
 - d) fiskalni logo i prelazi se u novi red.
- (5) Podaci na duplikatu dnevnog izvještaju moraju u potpunosti odgovarati dnevnom izvještaju na koji se duplikat odnosi.

Član 51.**Izgled periodičnog izvještaja i značenje podataka na periodičnom izvještaju**

- (1) Periodični izvještaj se sastoji iz više blokova, i to:
- a) zaglavlja;
 - b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "PERIODIČNI IZVJEŠTAJ", vremenskim odrednicama početka i kraja izvještajnog perioda, rednim brojevima prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojevima prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu, vremenskom odrednicom štampanja periodičnog izvještaja;
 - c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od završetka formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja prije vremenske odrednice početka izvještajnog perioda do završetka formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja prije vremenske odrednice kraja izvještajnog perioda;
 - d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu;
 - e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu;
 - f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu;
 - g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu;
 - h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu;
 - i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu;
 - j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu;
 - k) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom.
- (2) Izvještajni period periodičnog izvještaja ne može početi prije vremenske odrednice fiskalizacije fiskalnog uređaja.
- (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- a) naziv fiskalnog dokumenta "PERIODIČNO", znak razmaka ili prelazak u novi red "IZVJEŠTAJ" i prelazi se u novi red;
 - b) fiksni tekst "Od", znak razmaka, vremenska odrednica početka izvještajnog perioda i prelazi se u novi red;
 - c) fiksni tekst "do" vremenska odrednica završetka izvještajnog perioda, i prelazak u novi red;
 - d) prazan red;
 - e) labela broja fiskalnog računa, redni broj prvog izdatog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, razmak, redni broj posljednjeg fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, i prelazi se u novi red;
 - f) labela broja reklamiranog fiskalnog računa, redni broj prvog izdatog reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, razmak, redni broj posljednjeg izdatog reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;

- g) labela broja dnevnog izvještaj, redni broj prvog dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;
 - h) prazan red;
 - i) vremenska odrednica štampanja periodičnog izvještaja i prelazi se u novi red.
- (4) Blok iz stava (1) tačka k) ovog člana formira se tako što se štampa:
- a) digitalni potpis periodičnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red;
 - b) prazan red;
 - c) fiskalni logo i prelazi se u novi red.
- (5) U slučaju uspješnog slanja zahtjevanih podataka na server Porezne uprave, fiskalni uređaj štampa periodični izvještaj za izvještajni period kome prethodi blok potvrde o uspješnom prijenosu podataka koji na koji se formira tako što se centrirano štampa:
- a) fiksni tekst "POTVRDA USPJEŠNOG", prelazi se u novi red;
 - b) fiksni tekst "PRIJENOSA PODATAKA", prelazi se u novi red;
 - c) fiksni tekst "NA SERVER PU" i prelazi se u novi red.
- (6) Potvrda iz stava (5) ovog člana se odnosi na period obuhvaćen štampanim periodičnim izvještajem.

Član 52.**Izgled duplikata periodičnog izvještaja i značenje podataka na duplikatu periodičnom izvještaju**

- (1) Duplikat periodičnog izvještaja se sastoji iz više blokova, i to:
- a) zaglavlja;
 - b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT PERIODIČNOG IZVJEŠTAJA", vremenskim odrednicama početka i kraja izvještajnog perioda, rednim brojevima prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojevima prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu, vremenskom odrednicom štampanja periodičnog izvještaja i vremenskom odrednicom štampanja duplikata periodičnog izvještaja;
 - c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od završetka formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja prije vremenske odrednice početka izvještajnog perioda do završetka formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja prije vremenske odrednice kraja izvještajnog perioda;
 - d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu;
 - e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu;
 - f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu;
 - g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu;
 - h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu;
 - i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i

- ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu;
- j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu;
 - k) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom.
- (2) Izvještajni period periodičnog izvještaja ne može početi prije vremenske odrednice fiskalizacije fiskalnog uređaja.
- (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:
- a) naziv fiskalnog dokumenta "PERIODIČNI", znak razmaka ili prelazak u novi red "IZVJEŠTAJ" i prelazi se u novi red;
 - b) fiksni tekst "Od", znak razmaka, vremenska odrednica početka izvještajnog perioda i prelazi se u novi red;
 - c) fiksni tekst "do" vremenska odrednica završetka izvještajnog perioda, i prelazak u novi red;
 - d) prazan red;
 - e) labela broja fiskalnog računa, redni broj prvog izdatog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, razmak, redni broj posljednjeg fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, i prelazi se u novi red;
 - f) labela broja reklamiranog fiskalnog računa, redni broj prvog izdatog reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, razmak, redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;
 - g) labela broja dnevnog izvještaja, redni broj prvog dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;
 - h) prazan red;
 - i) vremenska odrednica štampanja periodičnog izvještaja i prelazi se u novi red.
 - j) vremenska odrednica štampanja duplikata periodičnog izvještaja i prelazi se u novi red.
- (4) Blok iz stava (1) tačka k) ovog člana formira se tako što se štampa:
- a) digitalni potpis periodičnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red;
 - b) digitalni potpis duplikata periodičnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red;
 - c) prazan red;
 - d) fiskalni logo i prelazi se u novi red.
- (5) Podaci na duplikatu periodičnog izvještaja moraju u potpunosti odgovarati periodičnom izvještaju na koje se duplikat odnosi.

Član 53.

Testni dokumenti

- (1) Štampanje testnih dokumenata moguće je isključivo prije fiskalizacije.
- (2) Testni dokumenti su testni račun, testni reklamirani fiskalni račun i testno dnevni izvještaj i po sadržaju i izgledu odgovaraju redom fiskalnom računu, reklamiranom fiskalnom računu i dnevnom izvještaju s tom razlikom da se na testnim dokumentima umjesto bloka zaglavlja i bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga na fiskalnom dokumentu štampa blok oznake testnog režima rada fiskalnog uređaja (na početku i kraju testnog dokumenta) i da se redni broj testnog računa, redni broj testnog reklamiranog fiskalnog računa, redni broj testnog dnevnog izvještaja, vremenske odrednice štampanja testnih dokumenata i IBK klijenta umjesto u standardnom formatu štampaju kao:

- a) "XXXXXXX" za redni broj testnog računa, reklamiranog testnog računa i testnog dnevnog izvještaja;
- b) "DD.MM.GGGG hh:mm" za vremenske odrednice štampanja testnih dokumenata;
- c) xxxxxxxxxxxxxx za identifikacijsku oznaku klijenta na testnom računu i reklamiranom testnom računu.

Član 54.

Blok sa oznakom testnog režima

- (1) Blok sa oznakom testnog režima se štampa na početku i kraju testnih dokumenata.
- (2) Blok sa oznakom testnog režima se formira tako što se štampa:
 - a) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red;
 - b) tekst "TESTNI REŽIM" kao oznaka da se uređaj nalazi u testnom režimu i prelazak u novi red;
 - c) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red.

Član 55.

Nefiskalni dokumenti

- (1) Svi nefiskalni dokumenti počinju blokom oznake početka nefiskalnog teksta i završavaju blokom oznake završetka nefiskalnog teksta.
- (2) Blok oznake početka nefiskalnog teksta iz stava (1) ovog člana se formira tako što se štampa:
 - a) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red;
 - b) tekst "POČETAK", znak razmaka ili prelazak u novi red "NEFISKALNOG TEKSTA" i prelazak u novi red;
 - c) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red.
- (3) Blok oznake završetka nefiskalnog teksta iz stava (1) ovog člana se formira tako što se štampa:
 - a) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red;
 - b) tekst "ZAVRŠETAK" znak razmaka ili prelazak u novi red "NEFISKALNOG TEKSTA" i prelazak u novi red;
 - c) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red.
- (4) Između blokova iz st. (2) i (3) ovog člana, u jednoj liniji moguće je štampanje najviše pet znakova jednakosti ili oduzimanja. Nefiskalni dokumenti ne smiju sadržavati fiskalni logo ili oblike koji podsjećaju na fiskalni logo.

Član 56.

Papir

Fiskalni dokumenti se štampaju na papirnoj traci proizvođača papira preporučenog od strane ovlaštenog proizvođača/zastupnika fiskalnih uređaja

V. ŠTAMPANJE FISKALNIH DOKUMENATA I UNOS PODATAKA

Član 57.

Unos pisanih fiskalnih računa i pisanih reklamiranih fiskalnih računa

- (1) Pisani fiskalni računi i pisani reklamirani fiskalni računi se nakon servisa fiskalnog uređaja ili dolaska mrežnog napajanja ukoliko fiskalni uređaj nema baterijsko napajanje unose u operativnu memoriju fiskalnog uređaja redom kojim su pisani, za svaki dan pojedinačno, nakon čega se prebacuju u fiskalnu memoriju formiranjem dnevnog izvještaja.
- (2) Upis podataka iz stava (1) ovog člana u fiskalni uređaj se radi prije formiranja prvog narednog dnevnog izvještaja nakon servisa ili dolaska mrežnog napajanja ukoliko fiskalni uređaj nema baterijsko napajanje.

Član 58.

Nulto dnevno izvještaj, nulti presjek stanja i nulto periodično izvještaja

- (1) U slučaju da u toku izvještajnog perioda koje obuhvata dnevni izvještaj, presjek stanja ili periodični izvještaj nije izdat nijedan račun određenog tipa, redni broj prvog i posljednjeg računa tog tipa u dnevnom izvještaju, presjeku stanja i periodičnom izvještaju treba da ima vrijednost "0 -

0" za brojače koji nisu mijenjali vrijednost u izvještajnom periodu, pri čemu odgovarajuća labela može biti iz skupa ("BF", "BR", "DI").

- (2) U slučaju da u toku zadatog perioda ne postoji nijedan dnevni izvještaj, redni broj prvog i posljednjeg dnevnog izvještaja treba da ima vrijednost "0 - 0" za brojač koji nije mijenjao vrijednost u izvještajnom periodu, pri čemu je odgovarajuća labela "DI".

Član 59.

Opis fiskalnih dokumenata i značenje podataka na fiskalnim, nefiskalnim i testnim dokumentima

Izgled fiskalnih dokumenata i značenje podataka na fiskalnim, testnim i nefiskalnim dokumentima dati su u prilogu

ovom Pravilniku i čine njegov sastavni dio (Prilozi FR1, FR2, DFR, RF1, DRF, PS, DI, DDI, TR, ND, PI, Prilog 1 i Prilog LOGO).

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 60.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-1325/10
Mart 2010. godine
Sarajevo

Ministar
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Prilog 1. Način obilježavanja i značenje labela na fiskalnim dokumentima

Način obilježavanja labela Labela	Značenje labela
JIB	Identifikacijski broj obveznika Zakona
PIB	PDV broj obveznika Zakona
IBK	Identifikacijski broj klijenta
IBFM	Identifikacijski broj fiskalnog modula
SERVISI	Brojači servisiranja
RESETI	Brojači reseta
POREZNE STOPE	Brojači promjena poreznih stopa
SEA	Brojači stomiranih evidentiranih artikala
SRA	Brojači stomiranih reklamiranih artikala
SEP	Vrijednost stomiranog evidentiranog prometa
SRP	Vrijednost stomiranog reklamiranog prometa
Vh	Vrijednost porezne stope "h", gde je "h" jedan znak iz skupa {"A", "E", "J", "K", "M"}
Zh	Iznos ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu po poreznoj stopi "h", gde je "h" jedan znak iz skupa {"A", "E", "J", "K", "M"}
ZU	Ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu
Th	Vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu po poreznoj stopi "h", gde je "h" jedan znak iz skupa {"A", "E", "J", "K", "M"}
TU	Ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu sa PDV-om
hZ	Iznos ostvarenog reklamiranog poreza u maloprodaji po poreznoj stopi "h", gde je "h" jedan znak iz skupa {"A", "E", "J", "K", "M"}
UZ	Ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog poreza

hT	Vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi "h", gde je "h" jedan znak iz skupa {"A", "E", "J", "K", "M"}
UT	Ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om
OSN. h	Vrijednost ostvarenog evidentiranog / reklamiranog prometa bez PDV-a po poreznoj stopi "h", gdje je "h" jedan znak iz skupa {"A", "E", "J", "K", "M"} (osnovica)
PDV h	Vrijednost ostvarenog evidentiranog / reklamiranog poreza po poreznoj stopi "h" gdje je "h" jedan znak iz skupa {"A", "E", "J", "K", "M"}
PDV	Ukupna vrijednost evidentiranog / reklamiranog poreza
TOTAL	Ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog /reklamiranog prometa sa PDV-om
GOTOVINA	Vrijednost prometa gotovinom u izvještajnom periodu
ČEK	Vrijednost prometa čekovima ili platnim bonovima u izvještajnom periodu
KARTICA	Vrijednost prometa platnim karticama u izvještajnom periodu
VIRMAN	Vrijednost prometa bankarskim nalogom za uplatu (virmanom)
BF	Redni broj fiskalnog računa
BR	Redni broj reklamiranog fiskalnog računa
DI	Redni broj dnevnog izvještaja

Prilog FR1 – izgled fiskalnog računa i značenje podataka na traci veće širine

218556 KLARA, d.o.o. Supremarkeci "JUGODOL" Duljevac slobode 112 71000 Sarajevo J.B:1234567890123 E.B:123456789012 IBAN: BA093456 FISKALNI RAČUN MP: 140980 15.1.2010. 10:10 MIDJERO 2,8% d.m. 12,00€ 1,00 12,00€ 25,00€ 75% 18,00€ KPDIF GRNT TPPEO 25,00€ 1,00 25,00€ 8,00€ 10% 8,00€ KUMPLESA VODA 12/1 8,00€ 2,00 10,00€ 10,00€ 10% 10,00€ MP: 15,30€ VAT: 10,10€ OEB: 14 OEB: 14 PDV E: 2,00 PDV J: 2,50 PDV: 4,50 TOTAL: 50,00 UPLAĆENO: 50,00 DUGOBA: 50,00 PROMET: 50,00 IBAN: 1234567890123456 Klijent: Miroslav Galić Gračdinska 1 70000 Mostar 5475c57d6d3773343d5792975b1735af  f. 0001	Sapornik fiskalnog dokumenta Naziv obratnika Naziv prodajnog mjesta Adresa prodajnog mjesta Fiskalno broj i mjesto Priznao red Labela identifikacijskog broja obveznika zakuma i JIB Labela identifikacijskog broja obveznika zakuma i oznaka i pozicija i PR Priznao red Labela identifikacijskog broja fiskalnog modula i identifikacijski broj fiskalnog modula Linija kao separator bloka Naziv fiskalnog dokumenta FISKALNI RAČUN Labela identifikacijskog broja fiskalnog računa i oznaka fiskalnog modula Vremenska odčitavanje stampiranja fiskalnog dokumenta Linija kao separator bloka Naziv evidentiranog artikla Količina, cijena po jedinici mjere, vrijednost evidentiranog prometa i oznaka porezne stope Oznaka umanjeno cijene, procentualni iznos umanjeno cijene i vrij. evidentiranog prometa nakon umanjeno Naziv evidentiranog artikla Količina, cijena po jedinici mjere, vrijednost evidentiranog prometa i oznaka porezne stope Oznaka umanjeno cijene, procentualni iznos umanjeno cijene i vrij. evidentiranog prometa nakon umanjeno Naziv evidentiranog artikla Količina, cijena po jedinici mjere, vrijednost evidentiranog prometa i oznaka porezne stope Oznaka umanjeno cijene, procentualni iznos umanjeno cijene i vrij. evidentiranog prometa nakon umanjeno Linija kao separator bloka Labela oznake porezne stope E i vrijednost porezne stope E Labela oznake porezne stope J i vrijednost porezne stope J Labela vrij. prometa bez PDV-a po poreznoj stopi E i vrij. evidentiranog prometa bez PDV-a po poreznoj stopi E Labela vrij. prometa bez PDV-a po poreznoj stopi J i vrij. evidentiranog prometa bez PDV-a po poreznoj stopi J Labela vrijednosti poreza po poreznoj stopi E i vrijednost evidentiranog poreza po poreznoj stopi E Labela vrijednosti poreza po poreznoj stopi J i vrijednost evidentiranog poreza po poreznoj stopi J Labela ukupne vrijednosti poreza i vrijednost ukupnog evidentiranog evidentiranog prometa Priznao red kao separator bloka Labela vrijednosti evidentiranog prometa sa PDV-om i vrijednost evidentiranog prometa sa PDV-om Fiskalni tekst Fiskalni tekst isplaćeni iznos u gotovini Fiskalni tekst ukupno uplaćeni iznos od strane klijenta Fiskalni tekst iznos razlike za povrat klijenta Linija kao separator bloka Fiskalni tekst Labela identifikacijskog broja klijenta i IBK klijenta Naziv klijenta Adresa klijenta Fiskalno broj i mjesto klijenta Linija kao separator bloka Digitalni potpis Priznao red Fiskalni logo Fiskalni logo Linija kao separator fiskalnog dokumenta Prvi red področja Drugi red področja (naknadna posrednik) Treći red področja (naknadna posrednik) Linija kao separator bloka področja
---	---

Prilog FR2 – Izgled fiskalnog računa i značenje podataka na traci manje širine

[illegible]

Prilog DFR – Izgled duplikata fiskalnog računa i značenje podataka na duplikatu fiskalnog računa na traci manje širine

[illegible]

Prilog RF1 – Izgled reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka na reklamiranom fiskalnom računu na traci veće širine

AVTOGRAFIŠKI DOKUMENT F. Sarajevo Vilsonska Starišća 212 71000 Sarajevo		Serijalni fiskalni dokumenti Naziv obveznika Naziv prodajnog mjesta / poslovne jedinice Adresa poslovnog jedinice Poštanski broj mjesta i pošte
JER: 288708612040 K: 000708703040		Priznanje Labela identifikacijskog bloka obveznika Zakona i BR Labela identifikacijskog bloka obveznika Zakona o neizravnim porezima i PDV
IDNR: A000345C		Priznanje Labela identifikacijskog bloka fiskalnog modula i identifikacijski broj fiskalnog modula
REKLAMIRANI POREZNI RAČUN DP: 100000 DP: 550 10.00.2010. 10.00		Linija kao separator bloka Naziv fiskalnog dokumenta RFRT AMIRANI FISKALNI RAČUN Labela broja fiskalnog računa i broj fiskalnog računa po kojem se radi reklamirajući Labela redne broja reklamiranog fiskalnog računa i redni broj reklamiranog fiskalnog računa Vrijeme sa evidencije izdavanja reklamiranog fiskalnog računa
Osnovni iznos 100,00 100,00		Linija kao separator bloka Naziv evidentiranih artikla Količina, cijena po jedinici mjere, vrijednost reklamiranog prometa i osnovni porezni stopa Oznaka umanjaja s cijene, procentualni iznos umanjaja s cijene i vrijednost reklamiranog prometa nakon umanjaja
Stopa poreza 10,00 11,00		Naziv evidentiranih artikla i jedinica mjere Količina, cijena po jedinici mjere, vrijednost reklamiranog prometa i oznaka porezne stope Oznaka umanjaja s cijene, procentualni iznos umanjaja s cijene i vrijednost reklamiranog prometa nakon umanjaja
PDV: 10,00 PDV E: 10,00 PDV: 10,00		Linija kao separator bloka Labela vrijednosti porezne stope E i vrijednost porezne stope E Labela vrijednosti prometa bez PDV-a po poreznoj stopi E i vrijednost rekl. prometa po poreznoj stopi E Labela vrijednosti prometa po poreznoj stopi E i vrijednost reklamiranog prometa po poreznoj stopi E Labela ukupne vrijednosti poreza i vrijednost ukupnog ostvarenog reklamiranog poreza
TOTAL: Osnovni iznos 100,00 PDV: 10,00 PDV: 10,00		Priznanje kao separator bloka Labela vrijednosti reklamiranog prometa sa PDV-om i vrijednost reklamiranog prometa sa PDV-om Fiskalni iznos Fiskalni iznos i vrijednost plaćenog iznosa vrijednosti Fiskalni iznos i ukupno plaćeno iznosa od strane klijenta Fiskalni iznos i vrijednost za plaćeno iznosa od strane klijenta
TOTAL: Osnovni iznos 100,00 PDV: 10,00 PDV: 10,00		Linija kao separator bloka Fiskalni iznos Labela identifikacijskog bloka klijenta i BR Naziv klijenta Adresa klijenta Poštanski broj i grad klijenta Linija kao separator bloka
TOTAL: Osnovni iznos 100,00 PDV: 10,00 PDV: 10,00		Digitalni potpis Priznanje Fiskalni iznos Fiskalni iznos Linija kao separator fiskalnog dokumenta
TOTAL: Osnovni iznos 100,00 PDV: 10,00 PDV: 10,00		Priznanje Drugi red počinje (promet slobodan za upis proizvođačnog teksta, matrice ili poruka i sl.) Linija kao separator bloka počinje

Prilog DRF – Izgled duplikata reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka na duplikatu reklamiranog fiskalnog računa na traci manje širine

STAPOMT, d.o.o. Jazminova bb 77000 Blagaj	Separan fiskalni dokument Naziv poslovnika i poslovnog mjesta Adresa poslovnog mjesta Poštanski broj i mjesto Prazan red
ITR: 456456123456 PTR: 567891234567	Labela identifikacijskog broja poslovnika Zastota i IDB Labela identifikacijskog broja poslovnika Zastota i oznaka prometa u FIR Prazan red
DUPL: AUL40450	Labela identifikacijskog broja fiskalnog modula i identifikacijski broj fiskalnog modula
DUPLIKAT REKLAMIRANOG FISKALNOG RAČUNA	Linija kao separator bloka Naziv fiskalnog dokumenta DUKLAKAT REKLAMIRANOG FISKALNOG RAČUNA
EP: 1457	Labela rednog broja fiskalnog računa i redni broj fiskalnog računa po kome se reklamira
EP: 638	Labela rednog broja reklamiranog fiskalnog računa i broj reklamiranog fiskalnog računa
TA: 05.2010 10:01	Vremenska oznaka izdavanja reklamiranog fiskalnog računa
TA: 05.2010 18:25	Vremenska oznaka izdavanja duplikata reklamiranog fiskalnog računa
IZPOSLE: KRASTAVIC	Linija kao separator bloka
2,000x 6,00	Naziv fiskalnog artikla
8,00P 8,00P	Količina, cijena po jedinici mjere Vrijednost evidentiranog prometa i oznaka porezne stope
	Linija kao separator bloka
VR: 17.00%	Labela oznake porezne stope R i vrijednost porezne stope R
OSM: E:	Labela vrij. porezne bez PDV-a po poreznoj stopi E i vrij. reklamiranog prometa bez PDV-a po poreznoj stopi E
PDV R:	Labela vrijednosti poreza po poreznoj stopi R i vrijednost reklamiranog prometa po poreznoj stopi R
PDV:	Labela ukupne vrijednosti poreza i vrijednost ukupnog evidentnog reklamiranog prometa
	Prazan red kao separator bloka
IZPOSLE: 6,00	Labela vrijednosti reklamiranog prometa sa PDV-om i vrijednost reklamiranog prometa sa PDV-om
UPPLAĆENO:	Fiskalni list
GOTOVINA:	Fiskalni list i iznos uplaćenog iznosa gotovinom
UKUPNO:	Fiskalni list i ukupni uplaćeni iznos od strane klijenta
POSUJATI:	Fiskalni list i iznos za posuđivanje klijenta ukupno evidentiranog prometa i evidentnog iznosa
	Linija kao separator bloka
POSUJATI:	Fiskalni list
IDB: 1234567890123	Labela identifikacijskog broja klijenta i IDB
Poslovnika KRASTAVIC	Naziv poslovnika
Adresa poslovnika 8	Adresa poslovnika
77000 Blagaj	Poštanski broj i mjesto
	Linija kao separator bloka
991162229900123456	Digitalni potpis reklamiranog računa
991162229900123456	Digitalni potpis duplikata reklamiranog računa
991162229900123456	Digitalni potpis duplikata reklamiranog računa
	Prazan red
	Fiskalni logo
	Fiskalni logo
	Linija kao separator. Fiskalnog dokumenta
	Prazan red počinje
	Dugme red počinje (markiranje pariteta)
	Linija kao separator bloka rednošću

Priloga PS – Izgled presjeka stanja i značenje podataka na presjeku stanja na traci veće širine

[illegible]

Prilog D1 - Izgled dnevnog izvještaja i značenje podataka na dnevnom izvještaju na traci manje širine

[illegible]

Prilog DDI – Izgled duplikata dnevnog izvještaja i značenje podataka na duplikatu dnevnog izvještaja na traci veće širine

MOJA TRGOVINA, s.r.l.		Separator fiskalnih dokumenata
Studentski trg 12		Naziv obveznika
10000 Banja Luka		Adresa prodajnog mjesta
		Kod aukci broj mjesta i ljestica
		Priznanje
JIB: 3506562031231		Linija u identifikacijskog broja u obveznika Zakona o JIB
EIB: 3506562031231		Linija u identifikacijskog broja u obveznika Zakona o razmatranju poreznih i PIS
LINIJE: 3506562031231		Priznanje
DUPLIKAT DNEVNOG IZVJEŠĆA		Linija u identifikacijskog broja u fiskalnog modula i identifikacijski broj fiskalnog modula
27.05.2011. 19:40		Linija kao separator bloka
27.05.2011. 19:05		Naziv fiskalnog dokumenta
RF: 5550 - 5550		Vratnena adretna Banja Luka, duplikat fiskalnog dokumenta
RF: 2340 - 2340		Vratnena adretna Banja Luka, duplikat fiskalnog dokumenta
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 2340 - 2340		Broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu
RF: 5550 - 5550		Broj prvog i posljednjeg

Prilog PI – Izgled periodičnog izvješća sa potvrdom o uspješnom odgovoru na komandu slanja podataka na server Porezne uprave

[illegible]

Prilog TR – izgled testnog računa i značenje podataka na testnom računu

##### TESTNI REŽIM #####	Separatni testnog dokumenta Blok oznake testnog režima Blok oznake testnog režima Blok oznake testnog režima Linija kao separator bloka
##### TESTNI RAČUN DD.MM.GGGG. HH:mm DI: KKKKK	Naziv testnog dokumenta TESTNI RAČUN Vremenska odrednica štampanja testnog dokumenta prikazana u testnom formatu Labela radnog broja fiskalnog računa i redni broj fiskalnog računa u testnom formatu Linija kao separator bloka
Integrirani izlaz testnog Integrirani izlaz 0,0000 1,10 2,2000 2,2000 Pribut godišnji/kg 2,7310 22,00 60,380 60,380 Normirani plodovi/kg 0,5320 12,00 5,380 5,380 OTPORNO: Normirani plodovi/kg 0,5320 -12,00 -5,380 -5,380 Kiseli kisastost 5,200 5,200	Naziv evidentiranog artikla Količina, cijena po jedinici mjere Vrijednost evidentiranog prometa i oznaka porezne stope Naziv evidentiranog artikla Količina, cijena po jedinici mjere Vrijednost evidentiranog prometa i oznaka porezne stope Naziv evidentiranog artikla Količina, cijena po jedinici mjere Vrijednost evidentiranog prometa i oznaka porezne stope Oznaka storitnog evidenciranog artikla Naziv storitnog evidenciranog artikla Količina, cijena po jedinici mjere sa negativnim predznakom Vrijednost evidentiranog prometa sa negativnim predznakom i oznaka porezne stope Naziv evidentiranog artikla Vrijednost evidentiranog prometa i oznaka porezne stope (prepostavljeni količina 1) Linija kao separator bloka
VR: 17,000 OSM: E: 08,36 PDV: 0: 0,32 PDV: 0,32 TOTAL: 08,28 UPLAĆENJE: 08,28 Kartica: 08,28 Ukupno: 08,28 POVRAT: 0,00	Labela oznake porezne stope E i vrijednosti porezne stope E Labela vrijednosti prometa bez PDV-a po poreznoj stopi E i vrijednosti evidentiranog prometa bez PDV-a po poreznoj stopi E Labela vrijednosti poreza po poreznoj stopi E i vrijednosti evidentiranog poreza po poreznoj stopi E Labela ukupne vrijednosti poreza i vrijednost ukupnog ostvarenog evidentiranog poreza Linija kao separator bloka Labela vrijednosti evidentiranog prometa sa PDV-om i vrijednosti evidentiranog prometa sa PDV-om Fiskalni list Fiskalni list i iznos uplaćenog iznosa karticom Fiskalni list i iznos uplaćen iznosa od strane klijenta Fiskalni list i iznos razlike za povrat klijentu Linija kao separator bloka
KUPAC: IBX: xxxxxxxxxxxx Proizvođača JABUKA Novi ulica 14 71000 Sarajevo	Fiskalni list Labela identifikacionog broja kupca i IBX u testnom formatu Naziv pravne osobe Adresa pravne osobe Poštanski broj i grad Linija kao separator bloka
##### TESTNI REŽIM #####	Blok oznake testnog režima Blok oznake testnog režima Blok oznake testnog režima Linija kao separator testnog dokumenta
12 Ana B.	Prvi red podnožja
Rvalo na posjetiti	Drugi red podnožja (marketinška poruka) Treći red podnožja (marketinška poruka) Linija kao separator bloka podnožja

Прилог ND – Изглед нефискалног документа

```
=====
*****
***** POČETAK NEFISKALNOG TEKSTA *****
*****
U okviru slobodnog teksta koji je
jasno ograničen sa oznakom početka i
završetka nefiskalnog teksta
zabranjeno je pisanje više od pet
znakova jednakosti "=" u jednom redu
teksta ili više od pet znakova
odustimanja "-" u jednom redu teksta.

Ne fiskalni dokumenti ne smiju
sadržavati fiskalni logo niti oznake
koje sliča na fiskalni logo.
*****
***** ZAVRŠETAK NEFISKALNOG TEKSTA *****
*****
=====
```

Prilog LOGO – Fiskalni logo

